




## RETENTION SYSTEM FOR PRESSURE HOSES

Prevent whipping of a pressurised hose in the event of the hose separating from its fitting



- Recommended by the International Hydraulic Safety Authority - the world leader in hydraulic safety training
- Suitable for all kinds of flexible hose
- Tested protection: compliant with EN 853, EN 854, EN 855, EN 856, EN 857, SAE J517

### How it works...




### 1: Disengagement:

A hose disengages from its ferrule.



### 2: Release/venting of pressure

The pressurised oil exits from the hose and the release of energy results in the hose gaining considerable velocity, triggering a hazardous "whip effect" which is very dangerous to anyone or anything in its vicinity.



### **Step 3: Restraint**

This is where the Stopflex system gets into operation: the stainless steel cable is tensioned and restrains the hose, preventing it from 'whipping'. The plate cuts into the rubber of the hose, to ensure that the clamp remains firmly attached. The hose clamp and plate absorb the force released from the travel of the flexible hose. This critical step occurs within just a few seconds.

### **STOPFLEX**

### **Retention System for Pressure Hoses**



### To suit DIN & BSP Fittings

0466	To Suit	Diameter mm	Length mm
STOPFUDIN145	8L - 1/4"	14.5	300
STOPFUDIN17	8S - 10L - 3/8"	17	300
STOPFUDIN185	10S - 12L	18.5	300
STOPFUDIN205	12S	20.5	300
STOPFUDIN225	14S - 15L - 1/2"	22.5	300
STOPFUDIN245	16S - 5/8"	24.5	300
STOPFUDIN265	18L - 3/4"	26.5	300
STOPFUDIN305	20S - 22L	30.5	300
STOPFUDIN34	1″	34	450
STOPFUDIN365	25S - 28L	36.5	450
STOPFUDIN425	30S - 1.1/4"	42.5	450
STOPFUDIN455	35L	45.5	450
STOPFUDIN49	1.1/2"	49	450
STOPFUDIN525	38S - 42L	52.5	450
STOPFUDIN60	2"	60	450
	Tech Shi	eet 60137	





### To suit JIC Fittings

0466	To Suit	Diameter mm	Length mm
STOPFUJIC115	7/16"	11.5	300
STOPFUJIC132	1/2"	13.2	300
STOPFUJIC148	9/16"	14.8	300
STOPFUJIC195	3/4"	19.5	300
STOPFUJIC228	7/8"	22.8	300
STOPFUJIC275	1.1/16"	27.5	300
STOPFUJIC307	1.3/16"	30.7	300
STOPFUJIC34	1.5/16"	34	450
STOPFUJIC415	1.5/8"	41.5	450
STOPFUJIC48	1.7/8"	48	450
STOPFUJIC64	2.1/2"	64	450
	Tool	h Choot 60127	



### To suit SAE Flanges

0466	To Suit	Diameter mm	Length mm
STOPFUSAE085	1/2" - 3000 psi	8.5	300
STOPFUSAE105	3/4" - 1.1/4" 3000 psi, 3/4" 6000 psi	10.5	450
STOPFUSAE125	1.1/2" - 2" 3000 psi, 1" 6000 psi	12.5	450
STOPFUSAE145	1.1/4" - 6000 psi	14.5	450
STOPFUSAE165	1.1/2" - 6000 psi	16.5	450
STOPFUSAE205	2" - 6000 psi	20.5	450
	Tech Sheet 60137		



### **To suit Various Applications**

0466	To Suit	Diameter mm	Length mm
STOPFUVARIE	Large Plate	13	450
STOPFUVARIES	Small Plate	13	450
	Tech St	neet 60137	



### **Hose Band**

No.   Minimum   Diameter mm   Thread		N4::	Manimum	
STOPFA12125         12         12.5         M6           STOPFA13135         13         13.5         M6           STOPFA1617         16         17         M6           STOPFA1718         17         18         M6           STOPFA119         18         19         M6           STOPFA2021         20         21         M6           STOPFA2122         21         22         M6           STOPFA2223         22         23         M6           STOPFA2223         22         23         M6           STOPFA2223         22         23         M6           STOPFA2223         22         23         M6           STOPFA2256         25         26         M6           STOPFA2526         25         26         M6           STOPFA2627         26         27         M6           STOPFA2628         27         28         M6           STOPFA2629         28         29         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3233         32         33         M6           STOPFA3637         36         37         M6 <t< th=""><th>0466</th><th>Diameter mm</th><th>Maximum Diameter mm</th><th>Thread</th></t<>	0466	Diameter mm	Maximum Diameter mm	Thread
\$TOPFA13135	STOPFA11115			M6
STOPFA1415         14         15         M6           STOPFA1617         16         17         M6           STOPFA1718         17         18         M6           STOPFA199         18         19         M6           STOPFA2021         20         21         M6           STOPFA2122         21         22         M6           STOPFA2123         22         23         M6           STOPFA2223         22         23         M6           STOPFA2256         25         26         M6           STOPFA2526         25         26         M6           STOPFA2627         26         27         M6           STOPFA2628         28         29         M6           STOPFA2629         28         29         M6           STOPFA2829         28         29         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3033         32         33         M6           STOPFA3335         34         35         M6           STOPFA3339         38         39         M6           STOPFA4041         40         41         M6	STOPFA12125	12	12.5	M6
STOPFA1617         16         17         M6           STOPFA1718         17         18         M6           STOPFA1819         18         19         M6           STOPFA2021         20         21         M6           STOPFA2122         21         22         M6           STOPFA2123         22         23         M6           STOPFA2245         24         25         M6           STOPFA2526         25         26         M6           STOPFA2527         26         27         M6           STOPFA2728         27         28         M6           STOPFA2728         27         28         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3033         32         33         M6           STOPFA3034         35         M6           STOPFA3035         34         35         M6           STOPFA3039         38         39         M6           STOPFA3039         38         39         M6           STOPFA3040         39         40         M6           STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4043	STOPFA13135	13	13.5	M6
STOPFA1718         17         18         M6           STOPFA1819         18         19         M6           STOPFA2021         20         21         M6           STOPFA2122         21         22         M6           STOPFA2233         22         23         M6           STOPFA2245         24         25         M6           STOPFA2526         25         26         M6           STOPFA2627         26         27         M6           STOPFA2728         27         28         M6           STOPFA2728         27         28         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3033         32         33         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3033         32         33         M6           STOPFA3037         36         37         M6           STOPFA3039         38         39         M6           STOPFA3040         39         40         M6           STOPFA4041         40         41         M6	STOPFA1415	14	15	M6
STOPFA1819         18         19         M6           STOPFA2021         20         21         M6           STOPFA2122         21         22         M6           STOPFA223         22         23         M6           STOPFA2425         24         25         M6           STOPFA256         25         26         M6           STOPFA2627         26         27         M6           STOPFA2728         27         28         M6           STOPFA2829         28         29         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3233         32         33         M6           STOPFA3335         34         35         M6           STOPFA3637         36         37         M6           STOPFA3839         38         39         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA3944         43         44         M6	STOPFA1617	16	17	M6
STOPFA2021         20         21         M6           STOPFA2122         21         22         M6           STOPFA2223         22         23         M6           STOPFA225         24         25         M6           STOPFA2526         25         26         M6           STOPFA2627         26         27         M6           STOPFA2228         27         28         M6           STOPFA2829         28         29         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3233         32         33         M6           STOPFA3435         34         35         M6           STOPFA3637         36         37         M6           STOPFA3839         38         39         M6           STOPFA3839         38         39         M6           STOPFA3839         38         39         M6           STOPFA3839         38         39         M6           STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4445         44         45         M8	STOPFA1718	17	18	M6
STOPFA2122         21         22         M6           STOPFA2223         22         23         M6           STOPFA2425         24         25         M6           STOPFA2526         25         26         M6           STOPFA2728         27         28         M6           STOPFA2728         27         28         M6           STOPFA2829         28         29         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3233         32         33         M6           STOPFA3435         34         35         M6           STOPFA3637         36         37         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA550         48         50         M8           STOPFA556         54         56         M8	STOPFA1819	18	19	M6
STOPFA2223         22         23         M6           STOPFA2425         24         25         M6           STOPFA2526         25         26         M6           STOPFA2627         26         27         M6           STOPFA2728         27         28         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3033         32         33         M6           STOPFA3435         34         35         M6           STOPFA3637         36         37         M6           STOPFA3839         38         39         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4344         43         44         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA556         54         56         M8           STOPFA556         54         56         M8           STOPFA6662         60         62         M8	STOPFA2021	20	21	M6
\$TOPFA2425	STOPFA2122	21	22	M6
STOPFA2526         25         26         M6           STOPFA2627         26         27         M6           STOPFA2728         27         28         M6           STOPFA2829         28         29         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3233         32         33         M6           STOPFA3435         34         35         M6           STOPFA3637         36         37         M6           STOPFA3639         38         39         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4244         43         44         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5356         54         56         M8           STOPFA6062         60         62         M8	STOPFA2223	22	23	M6
STOPFA2627         26         27         M6           STOPFA2728         27         28         M6           STOPFA2829         28         29         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3233         32         33         M6           STOPFA3435         34         35         M6           STOPFA3637         36         37         M6           STOPFA3639         38         39         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA4543         42         43         M6           STOPFA4544         43         44         M6           STOPFA4545         44         45         M8           STOPFA555         51         53         M8           STOPFA556         54         56         M8           STOPFA6062         60         62         M8	STOPFA2425	24	25	M6
STOPFA2728         27         28         M6           STOPFA2829         28         29         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3233         32         33         M6           STOPFA3435         34         35         M6           STOPFA3637         36         37         M6           STOPFA3839         38         39         M6           STOPFA3839         38         39         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA4850         48         50         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5356         54         56         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6068         66         68         M8	STOPFA2526	25	26	M6
STOPFA2829         28         29         M6           STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3233         32         33         M6           STOPFA3435         34         35         M6           STOPFA3839         38         39         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA4580         48         50         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5456         54         56         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6965         63         65         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA777         75         77         M8	STOPFA2627	26	27	M6
STOPFA3031         30         31         M6           STOPFA3233         32         33         M6           STOPFA3435         34         35         M6           STOPFA3637         36         37         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA4941         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4457         45         47         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6365         63         65         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA6777         75         77         M8           STOPFA780         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8	STOPFA2728	27	28	M6
STOPFA3233         32         33         M6           STOPFA3435         34         35         M6           STOPFA3637         36         37         M6           STOPFA3899         38         39         M6           STOPFA49401         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4344         43         44         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5154         53         54         M8           STOPFA556         54         56         M8           STOPFA566         54         56         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6065         63         65         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA777         75         77         M8           STOPFA880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8	STOPFA2829	28	29	M6
\$\text{STOPFA3435}\$ 34 35 M6\$ \$\text{STOPFA3637}\$ 36 37 M6\$ \$\text{STOPFA3839}\$ 38 39 M6\$ \$\text{STOPFA3839}\$ 38 39 M6\$ \$\text{STOPFA3940}\$ 39 40 M6\$ \$\text{STOPFA4041}\$ 40 41 M6\$ \$\text{STOPFA4243}\$ 42 43 M6\$ \$\text{STOPFA4244}\$ 43 44 M6\$ \$\text{STOPFA4344}\$ 44 45 M8\$ \$\text{STOPFA4445}\$ 44 45 M8\$ \$\text{STOPFA4450}\$ 48 50 M8\$ \$\text{STOPFA5153}\$ 51 53 M8\$ \$\text{STOPFA5153}\$ 51 53 M8\$ \$\text{STOPFA5354}\$ 53 54 M8\$ \$\text{STOPFA5759}\$ 57 59 M8\$ \$\text{STOPFA5759}\$ 57 59 M8\$ \$\text{STOPFA5759}\$ 57 59 M8\$ \$\text{STOPFA6662}\$ 60 62 M8\$ \$\text{STOPFA6662}\$ 63 65 M8\$ \$\text{STOPFA6668}\$ 66 68 M8\$ \$\text{STOPFA6668}\$ 66 68 M8\$ \$\text{STOPFA6777}\$ 75 77 M8\$ \$\text{STOPFA7274}\$ 72 74 M8\$ \$\text{STOPFA7577}\$ 75 77 M8\$ \$\text{STOPFA75780}\$ 78 80 M8\$ \$\text{STOPFA8183}\$ 81 83 M8\$ \$\text{STOPFA8183}\$ 81 83 M8\$ \$\text{STOPFA8183}\$ 81 83 M8\$ \$\text{STOPFA8183}\$ 81 83 M8\$ \$\text{STOPFA81846}\$ 84 86 M8\$ \$\text{STOPFA8189}\$ 87 89 M8\$ \$\text{STOPFA87992}\$ 90 92 M8\$ \$\text{STOPFA9395}\$ 93 95 M8\$	STOPFA3031	30	31	M6
STOPFA3637         36         37         M6           STOPFA3839         38         39         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4344         43         44         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA45450         48         50         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5356         54         56         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6063         65         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA848	STOPFA3233	32	33	M6
STOPFA3839         38         39         M6           STOPFA3940         39         40         M6           STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4344         43         44         M6           STOPFA4455         44         45         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA4549         48         50         M8           STOPFA4550         48         50         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5356         54         56         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA60635         63         65         M8           STOPFA6068         66         68         M8           STOPFA6071         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7880         78         80         M8	STOPFA3435	34	35	M6
STOPFA390         39         40         M6           STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4344         43         44         M6           STOPFA455         44         45         M8           STOPFA4507         45         47         M8           STOPFA4509         48         50         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5356         54         56         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6365         63         65         M8           STOPFA6688         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8	STOPFA3637	36	37	M6
STOPFA4041         40         41         M6           STOPFA4243         42         43         M6           STOPFA4344         43         44         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4567         45         47         M8           STOPFA4560         48         50         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5356         54         56         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6668         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8298         87         89         M8           STOPFA8395         93         95         M8	STOPFA3839	38	39	M6
STOPFA223         42         43         M6           STOPFA4344         43         44         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5456         54         56         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6365         63         65         M8           STOPFA6968         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8266         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA8395         93         95         M8	STOPFA3940	39	40	M6
STOPFA4344         43         44         M6           STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA4850         48         50         M8           STOPFA5133         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5456         54         56         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA5062         60         62         M8           STOPFA6365         63         65         M8           STOPFA6668         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8266         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA8789         93         95         M8	STOPFA4041	40	41	M6
STOPFA4445         44         45         M8           STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA4850         48         50         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5456         54         56         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6365         63         65         M8           STOPFA6668         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7577         75         77         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA4243	42	43	M6
STOPFA4547         45         47         M8           STOPFA4850         48         50         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6063         65         M8           STOPFA6668         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7577         75         77         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA4344	43	44	M6
STOPFA4850         48         50         M8           STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5456         54         56         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6365         63         65         M8           STOPFA6688         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7800         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8799         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA4445	44	45	M8
STOPFA5153         51         53         M8           STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5456         54         56         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6365         63         65         M8           STOPFA6668         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7577         75         77         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA4547	45	47	M8
STOPFA5354         53         54         M8           STOPFA5456         54         56         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6365         63         65         M8           STOPFA6688         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7577         75         77         M8           STOPFA880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA4850	48	50	M8
STOPFA5456         54         56         M8           STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6365         63         65         M8           STOPFA6668         66         68         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7577         75         77         M8           STOPFA880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA5153	51	53	M8
STOPFA5759         57         59         M8           STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6365         63         65         M8           STOPFA6668         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7577         75         77         M8           STOPFA880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA5354	53	54	M8
STOPFA6062         60         62         M8           STOPFA6365         63         65         M8           STOPFA6668         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA780         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA5456	54	56	M8
STOPFAG365         63         65         M8           STOPFAG668         66         68         M8           STOPFAG971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7870         75         77         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8186         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA5759	57	59	M8
STOPFA6668         66         68         M8           STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7577         75         77         M8           STOPFA880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA6062	60	62	M8
STOPFA6971         69         71         M8           STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7577         75         77         M8           STOPFA880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA6365	63	65	M8
STOPFA7274         72         74         M8           STOPFA7577         75         77         M8           STOPFA880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA6668	66	68	M8
STOPFA7577         75         77         M8           STOPFA7880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA6971	69	71	M8
STOPFA7880         78         80         M8           STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA7274	72	74	M8
STOPFA8183         81         83         M8           STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA7577	75	77	M8
STOPFA8486         84         86         M8           STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA7880	78	80	M8
STOPFA8789         87         89         M8           STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8		81	83	
STOPFA9092         90         92         M8           STOPFA9395         93         95         M8	STOPFA8486	84	86	M8
<b>STOPFA9395</b> 93 95 M8	STOPFA8789	87	89	M8
	STOPFA9092	90	92	M8
Tech Sheet 60137	STOPFA9395			M8
		Tech Sh	eet 60137	



The protective sleeve is easily installed whilst assembling a hose or can also be retro-fitted during maintenance and repair activities.

In addition to defending critical equipment in harsh environmental conditions, the sleeve also mitigates health and safety risks by eliminating temperature extreme hazards so that scorching and burning injuries are avoided.

- Continuous protection at 260°C ambient temperatures
- Withstands molten metal splash at 1200°C
- UL94 flammability V-0
- Worker safety protection against lines that carry hot or volatile fluids
- · Resistant to tears and abrasion
- · Highly flexible and easily fitted
- MSHA approved
- RoHS 3 compliant



### Fire Sleeve MSHA UL 94 V-0



**Red Oxide** Per Metre

0319	ID mm	OD mm	SAE Size
FS-06-R	6	11	-04
FS-10-R	10	15	-06
FS-12-R	12	17	-08
FS-14-R	14	19	-09
FS-16-R	16	21	-10
FS-19-R	19	24	-12
FS-22-R	22	27	-14
FS-25-R	25	30	-16
FS-28-R	28	33	-18
FS-32-R	32	37	-20
FS-35-R	35	40	-22
FS-38-R	38	43	-24
FS-41-R	41	46	-26
FS-44-R	44	49	-28
FS-51-R	51	56	-32
FS-57-R	57	62	-
FS-63-R	63	68	-40
FS-70-R	70	75	-
FS-76-R	76	81	-48
FS-83-R	83	88	-
FS-89-R	89	94	-56
FS-95-R	95	100	-60
FS-102-R	102	107	-
FS-114-R	114	119	-72
FS-127-R	127	132	-
Tech Sheet 70055			



**Red Oxide** 15 Metre Coils

0319	ID mm	OD mm	SAE Size
FS-06-R-15	6	11	-04
FS-10-R-15	10	15	-06
FS-12-R-15	12	17	-08
FS-14-R-15	14	19	-09
FS-16-R-15	16	21	-10
FS-19-R-15	19	24	-12
FS-22-R-15	22	27	-14
FS-25-R-15	25	30	-16
FS-28-R-15	28	33	-18
FS-32-R-15	32	37	-20
FS-35-R-15	35	40	-22
FS-38-R-15	38	43	-24
FS-41-R-15	41	46	-26
FS-44-R-15	44	49	-28
FS-51-R-15	51	56	-32
FS-57-R-15	57	62	-
FS-63-R-15	63	68	-40
FS-70-R-15	70	75	-
FS-76-R-15	76	81	-48
FS-83-R-15	83	88	-
FS-89-R-15	89	94	-56
FS-95-R-15	95	100	-60
FS-102-R-15	102	107	-
FS-114-R-15	114	119	-72
FS-127-R-15	127	132	-
	Tech Sh	neet 70055	





0319	Colour	Width mm
FS-TAPE-25-N-11	Black	25
FS-TAPE-25-R-11	Red	25
	Toch Shoot 70056	

### **Galvanised Steel Spring Hose Guard**

Open coil spring guard is a very effective and economic means of protecting hoses from expensive abrasive and crush damage.

Manufactured from high tensile spring steel wire. Available in other sizes on request.

These products cannot be ordered online, please contact our sales office.



### **10 Metre Coils**

0362	ID mm	Wall Thickness mm	
SHG-18	18	1.6	
SHG-20	20	1.6	
SHG-22	22	2.0	
SHG-24	24	2.0	
SHG-25	25	2.0	
SHG-26	26	2.0	
SHG-29	29	2.0	
SHG-31	31	3.2	
SHG-33	33	3.2	
SHG-37	37	3.2	
SHG-41	41	3.2	
SHG-43	43	3.2	
SHG-45	45	3.2	
SHG-49	49	3.2	
SHG-51	51	3.2	
SHG-54	54	3.2	
SHG-56	56	3.2	
SHG-60	60	3.2	
SHG-63	63	3.2	
SHG-70	70	3.2	

### **HEAT SHRINK**

### 2:1 Ratio (min) Thin Wall UL 224 VW-1



### Crosslinked Polyolefin, 50 Metre Reel

0319	Colour	ID mm
HS2T-6-R-50	Red	6.35-12.7
HS2T-8-R-50	Red	8-16
HS2T-10-R-50	Red	9.5-19.1
HS2T-13-R-50	Red	12.7-25.4
HS2T-16-R-50	Red	16-32
HS2T-19-R-50	Red	19.00-38.1
HS2T-6-N-50	Black	6.35-12.7
HS2T-8-N-50	Black	8-16
HS2T-10-N-50	Black	9.5-19.1
HS2T-13-N-50	Black	12.7-25.4
HS2T-16-N-50	Black	16-32
HS2T-19-N-50	Black	19.00-38.1
	Tech Sheet 70057	



### Crosslinked Polyolefin, 30 Metre Reel

Colour	ID mm
Red	25.4-50.8
Red	38.1-76.2
Red	50.8-101.6
Black	25.4-50.8
Black	38.1-76.2
Black	50.8-101.6
Tech Sheet 70057	
	Red Red Red Black Black Black



### **Hose Protection Sleeve**

The most economical option for managing, containing and protecting your hose, cables and other equipment.

Applications include protection for hose assemblies, ropes and wire harnesses.

- · MSHA approved for underground mines, IC 171/1
- · ISO 6945 abrasion standard, minimum 50,000 cycles
- Melting point: +220°C
- · Resists mildew and bacterial growth
- Non-toxic
- · Excellent resistance to UV ageing



### 20 Metre Coils

0460	ID mm	
LGSLEEVE-18	18	
LGSLEEVE-21	21	
LGSLEEVE-25	25	
LGSLEEVE-31	31	
LGSLEEVE-36	36	
LGSLEEVE-40	40	
LGSLEEVE-45	45	
LGSLEEVE-52	52	
LGSLEEVE-60	60	
LGSLEEVE-73	73	
LGSLEEVE-85	85	
LGSLEEVE-93	93	
	Toch Shoot 20377	

### **Nylon Hose Protection Sleeve**

This textile sleeve consists of nylon multifilament. Complying with European standards, it has excellent abrasion resistance, and is ideal for protecting people, environment and machinery against any possible hydraulic hose oil leakage or spill.

- · Material: nylon (polyamide) · Burst and leakage
- Thickness: 0.8mm (European standard)
- Melting point: +230°C
- . MSHA approved: IC 293-1
- · ISO 6945 abrasion standard. minimum 50,000 cycles
- UV solar protected: BS EN 13758-1 20 Metre Coils
- protected: SAE J343/ISO
- ISO 8031 approved



Working Temperature: -40°C to +125°C

· Pin hole test approved

(the sleeve loses 10% of its resistance at +125°C)

0070		
0672	ID mm	
FPSLEEVE-017	17	
FPSLEEVE-020	20	
FPSLEEVE-023	23	
FPSLEEVE-027	27	
FPSLEEVE-031	31	
FPSLEEVE-036	36	
FPSLEEVE-040	40	
FPSLEEVE-044	44	
FPSLEEVE-055	55	
FPSLEEVE-060	60	
FPSLEEVE-066	66	
FPSLEEVE-073	73	
FPSLEEVE-093	93	
FPSLEEVE-112	112	
	Tech Sheet 68268	

### **Hose Burst Guard**

Our highest performance sleeve, designed to control and dissipate fluids from dangerous hose bursts.

For use in line-of-sight applications, to help protect personnel and equipment from the effects of a hose failure.

- MSHA approved IC171/1
- · Outer layer withstands a minimum 350,000 cycles, abrasion tested using ISO 6945 test method
- Controls bursts up to 13,000 psi
- Two-layer structure with inner yellow layer acting as an abrasion indicator
- Meets ISO 3457, 4413, 6945, 6805. EN 414, MDG 41 and MSHA IC171/2
- Excellent resistance to UV ageing
- 40 metre lengths available on request
- Melting point: +215°C



### **30 Metre Coils**

0460	ID mm
BUSLEEVE-31	31
BUSLEEVE-36	36
BUSLEEVE-42	42
BUSLEEVE-46	46
BUSLEEVE-54	54
	Tech Sheet 60335

### 10 Metre Coils

0460	ID mm	
BUSLEEVE-31-10	31	
BUSLEEVE-36-10	36	
BUSLEEVE-42-10	42	
BUSLEEVE-46-10	46	
BUSLEEVE-54-10	54	
	Tech Sheet 60335	

### **Hose Wrap Sleeve**

Ideal for hose bundling, adding abrasion protection post assembly or replacing damaged existing sleeves.

- · Quick assembly
- Lightweight
- Proprietary bonding process allows cutting without fraying
- Meets ISO 6945 abrasion standard
- · Excellent UV resistance
- · Velcro fastening with shear strength of 22 psi
- · Maximum temperature without degradation: +225°C

### **45 Metre Coils**

0460	ID mm	
WRSLEEVE-25	25	
WRSLEEVE-75	75	
WRSLEEVE-100	100	
WRSLEEVE-125	125	
WRSLEEVE-150	150	
WRSLEEVE-175	175	
WRSLEEVE-200	200	
	Tech Sheet 60336	



### Spiral Hose Guard Features

- Provides high strength abrasion resistance for most types of hydraulic, pneumatic and industrial hose assemblies across a wide range of industries including: mining, forestry, drill rigs, plant and agricultural machinery, automotive, marine and offshore
- Exceptional anti-crushing performance

• High abrasion resistance

• Good UV resistance

• Easy installation and routing

Proven in arduous conditions

 Conveniently coiled and packed in cartons for easy storage

 Suitable for wrapping single hoses or multiple hose looms

	Hose Type								
Hose I.D.	R1AT	R2AT	1SC	2SC	4SP	4SH	R13	R15	R17
3/16"	Α	Α							
1/4"	В	В	В	В	С				В
5/16"	В	С							В
3/8"	С	С	С	С	D			D	С
1/2"	D	D	D	D	Е			Е	D
5/8"	D	Е							Е
3/4"	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е
1"	F	F		F	F	F	F	F	F
1.1/4"	G	G			G	G	G	G	
1.1/2"	G	Н			Н	Н	Н		
2"	ı	I			I	I	ı	I	

### **PROTECTIVE HOSE SLEEVES**



### **Polypropylene Protective Hose Sleeves**




Working Temperature: -40°C to +90°C

Available in various colours on request.



### Flat Type Black, Polypropylene

0369	ID mm	Length Metres	To Suit
FSG-10	10	20	А
FSG-12	12	20	В
FSG-14	14	20	-
FSG-16	16	20	С
FSG-20	20	20	D
FSG-25	25	20	E
FSG-32	32	20	F
FSG-42	42	10	G
FSG-50	50	10	Н
FSG-60	60	10	I
FSG-74	74	10	-
FSG-80	80	10	-
FSG-88	88	10	-
FSG-100	100	10	-
FSG-130	130	10	-
FSG-150	150	10	-
FSG-200	200	2	-
	T	ech Sheet 10265	



### Flat Type Yellow, Polypropylene

0369	ID mm	Length Metres	To Suit
FYSG-10	10	20	А
FYSG-12	12	20	В
FYSG-16	16	20	С
FYSG-20	20	20	D
FYSG-25	25	20	E
FYSG-32	32	20	F
FYSG-42	42	10	G
FYSG-50	50	10	Н
FYSG-60	60	10	I
	Т	ech Sheet 10265	



### Round Type Black, Polypropylene

0369	ID mm	Length Metres	To Suit
RSG-10	10	20	А
RSG-12	12	20	В
RSG-16	16	20	С
RSG-20	20	20	D
RSG-25	25	20	E
RSG-32	32	20	F
RSG-42	42	10	G
RSG-50	50	10	Н
RSG-60	60	10	l
	T	ech Sheet 10265	



### Flat Type Hi-Viz Green, Polypropylene

0369	ID mm	Length	To Suit
FGSG-10	10	20	А
FGSG-12	12	20	В
FGSG-14	14	20	-
FGSG-16	16	20	С
FGSG-20	20	20	D
FGSG-25	25	20	E
FGSG-32	32	20	F
FGSG-42	42	10	G
FGSG-50	50	10	Н
FGSG-60	60	10	I
	Tec	h Sheet 10265	

Larger sizes are available; speak to your account manager for further information.

FT PRO

The pellet launcher uses compressed air to fire a foam pellet through tube, pipe and hose, clearing soft deposits and loose debris as it travels through.

The pellet launcher is designed to operate at 80-110 psi and should be connected, by a 3/8" (10mm) ID air line, to an air source NOT exceeding 150 psi.

### 0

Maximum Working Pressure:

### **Pellet Launcher Kits**

The mobile kit is specifically for use with hose, tube and pipe from 5mm to 50mm. The hose nozzle fits over the tube, hose or pipe to be cleaned.

The specially designed and extremely robust pellet launcher controls the air flow. It attaches to a 50mm crimp head through a patented interlocking system. The nozzles are inserted into the head. These are designed to reduce the pellet in size for insertion into the pipe.

All nozzles fit into the 50mm crimp head. All kits come in a case with instruction manuals and a pellet usage chart for identifying the correct pellets to use with your application. This kit consist of the following:

- AM-1<sup>™</sup> hand piece
- · 50mm crimp head
- Adapter ring
- White hose nozzles:
   6, 8, 10, 13, 16, 19, 25,
   32, 38 and 50mm



Pellets used in the system will travel through 90° angles, tee joints, coils, U tubes, bore and straight-through valves.

The specially designed and extremely robust pellet launcher controls the air flow. It attaches to the 32mm and 50mm heads through a patented interlocking system. The nozzles are inserted into the head. These are designed to reduce the pellet in size for insertion into the pipe.

All nozzles fit into either the 32mm or 50mm heads. All kits come in a case with instruction manuals and a pellet usage chart for identifying the correct pellets to use with your application.

This kit consist of the following:

- AM-1<sup>™</sup> hand piece
- · 32mm and 50mm heads
- White hose nozzles:
   6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32,
   38 and 50mm
- Green tube and JIC nozzles: 5, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 32, 38 and 50mm
- Blue BSP nozzles:
   6, 10, 13, 16, 19, 25 and 32mm



### **Mobile Kit**

0489	Thread	Nozzle Quantity	Nozzle Hole Size
MOBI-KIT	1/4"	10 x Hose Nozzles	6mm to 50mm
		Tech Sheet 60438	

### **Full Kit**

0489	Thread	Nozzle Quantity	Nozzle Hole Size
FULL-KIT	1/4"	31 x Hose Nozzles	6mm to 50mm
		Tech Sheet 60439	

### **Foam Pellets**

Standard pellets are designed for removal of debris from all hose, tube or pipe, without fittings. Pellets are manufactured from foam and should be approximately 15-20% larger than the ID of the hose, tube or pipe being cleaned. Please select the pellet closest to the size required from the list.



#### Standard

0490	OD mm	
NSP007	7	
NSP008	8	
NSP010	10	
NSP012	12	
NSP014	14	
NSP016	16	
NSP018	18	
NSP020	20	
NSP022	22	
NSP024	24	
NSP026	26	
NSP028	28	
NSP030	30	
NSP033	33	
NSP035	35	
NSP040	40	
NSP045	45	
NSP050	50	
NSP055	55	
NSP060	60	

These multipurpose pellets are designed for use in complex assemblies, hoses with fittings and to eliminate fine particles of contamination. Pellets are manufactured from foam and should be approximately 15-20% larger than the ID of the hose, tube or pipe being cleaned. Please select the pellet closest to the size required from the list.

### **General Purpose**

0490	OD mm	
MPP007	7	
MPP008	8	
MPP010	10	
MPP012	12	
MPP014	14	
MPP016	16	
MPP018	18	
MPP020	20	
MPP022	22	
MPP024	24	
MPP026	26	
MPP028	28	
MPP030	30	
MPP033	33	
MPP035	35	
MPP040	40	
MPP045	45	
MPP050	50	
MPP055	55	
MPP060	60	






### **Plugtite Industrial**

Designed and used to prevent the leakage and contamination of various fluids, including hydraulics and chemicals, during the service, maintenance and storage of machinery and equipment.

Used in industrial areas such as hydraulic, chemical, processing, MRO, HVAC, mining and heavy equipment.



The **Plugtite** aperture has been designed and engineered to give the plug greater compression than standard solid plugs, ensuring a perfect seal whilst still being able to be cut to size if needed.

- Greater resistance to most oils within the temperature range of -25°C to +90°C
- Does not shrink, leak or discolour
- Resistant to sunlight for greater shelf life; does not split/crack or deteriorate
- Easy to use; insert, squeeze, press home and release
- The compressed rubber ensures a tight fit

### Other Members of the Plugtite Family

### Plugtite - Hygiene FDA Approved

This plug is specifically produced for use in the food and beverage processing industry.

The use of the plugs helps to ensure that sensitive working areas are kept free of contamination from oils and other fluids by preventing leakage when cleaning and servicing machinery and equipment.

### **Plugtite - Heat Resistant**

For use in operations such as electrostatic lines, die casting, etc, where high heat resistance is a requirement.



### **3 Standard Apertures**

Plugtite Small 2mm to 14mm Plugtite Medium 6mm to 24mm Plugtite Large 15mm to 45mm



# The new generation of service and maintenance plugs

### **SERVICE PLUGS**

### **Spill Prevention**

- Stop contamination
- Plugtite products are used to prevent contamination of all sorts of chemical compounds into the surrounding environment



**Working Temperature:** 

-25°C to +90°C








### **Standard Pack**

0709	Size mm	Box Quantity
PLUGTITE-STD-10	6-24	10
	Tech Sheet 68083	



XL Pack

0709	Size mm	Box Quantity
PLUGTITE-MAX-4	15-45	4
	Took Choot 60002	



### **Micro Pack**

0709	Size mm	Box Quantity
PLUGTITE-MINI-20	2-14	20
	Tech Sheet 68083	



Mix Pack

0709	Size mm	Box Quantity
PLUGTITE-MIX-9	2-45	9
	Tech Sheet 68083	